

оройуонмутугар, сир
буларын курдук, ыччат
оройуонда төһүү күүс. Хан-
оройуонга—оройуон элчинин
оройуоннарыгар, тарылтыла-
ла сырыт, сойхостарга да
оройуон улуус отделеһи-
не да тийи—ыччат быһаа-
һаа улааххобот, сүрүн күүс
оройуоннарын булуон

оройуон көрүстүн ха-
тыштыгы араас салаалары-
нута 35 иччат-комсомоль-
дуктукта үзүлсүп. Кийин-
ки үчүн адыр рабочайдары
ар Ойгон соахон прена-
ктар 21 коллектан тик-
тирип аныгык фермада-
В.р. иччат сүгүн көрүү-
дө үзүлсүп. Эргин сүг-
дө 6 олозу-данады хаа-
ды 2 тутууга 1, сибзаска
иридикснэй промышлен-
дө 1- тик хаааыстыбатын
иридикснэй 2 адыр-
иридикснэй баалар.

...комсомольской колхоза
...байлар үтүс өтүүлөрү
...былаанын уюна
...истийбиздин сунушун
...жаралдор, обшестпен
...акто ачылбайдык каттал.
...бу, залобур, Эрилик Эри
...инин соххоза тариали
...манык фермаларын ую
...орон көрөр элелор ула
...таа көрүкхэ сөн. СССР
...аа чиниз, Саха АССР по
...аа алааыстыбатын үтү
...аааа А. Т. Кузмина
...аааа «Юбилейнай» фер
...аааааа аа буолбазы
...аааааа баатыннар көкк
...аааааа, үтү мамын үр
...аааааа көрдөрүүлөрү
...аааааа Эинэ коммунист А. И
...аааааа Чакыр Эбэтин
...аааааа «Фермата оройуон
...аааааа. Оттон комсо
...аааааа Кузмина стар
...аааааа Хаахсат отделениети
...аааааа ферматын коллектив
...аааааа Комитети тыа сп
...аааааа Суругар э
...аааааа фуражкай ынаа ахсыт
...аааааа үрдүгүн 2000 кг үтү
...аааааа былааны ылын
...аааааа оройуон бары ыччат
...аааааа коллективтарын
...аааааа куоталабыла
...аааааа. Эинэ бу соххоз
...аааааа Кэит Кул
...аааааа Уорда ыччат-комсомоль
...аааааа үтүгэйдик
...аааааа.

[illegible]

бүтнийг сайн ашигчид хүнийг
хүмүүжилтэй, партизан уулин
хүмүүжилтэй тэртэлээр бол
хүмүүжилтэй бичигчид түгээх.

Оттоо хамна бичат-комсомолд, ский коллективтар Үлэһэригэр саалта, комэ ситат суох сирдэр, онно бачаһыанна молтох, үлэ-хамнас таһаһыбат. Суббурускай ааһанан сөххонца 3 бачат-комсомолскай ферма, 2 буюон корор эһен бааллар. Бу коллективтарга 80-ча эдэр уолаттар уонна ыаргыттар үлэһиттэр. Иһинилэргэ усулуобуйа ситат суох тараллар, комэ, хонтуруол суунта алохтоммот. Иһир үлсүһ онтон даһана бу коллективтар эрэйһэлэрин кураһ үлэһиттэр, бачаһаннарыан толор боттор. Итинниг чахчылар оройуон сорох производствый таргатаһарга эһин бааллар.

Илчлалт-комсомольский коллективтар эдэрдэр, производствда, общественной олоххо сага кыттан эрээччилэр үлээ үөрөтүн, коллективка итти дьолунаах форматынан буолаллар. Халлааһыстыбаннай салайааччылар, партийнай уонна профсоюзнай тэрилтэлэр, БВСЛКС райкома бу коллективтар састаан өттүнүн бастайааннай, майгы-сигили өттүнүн праас-чэбдик, үлэ-хамнас өттүнүн үрдүк көрдөрүүлээх бу кылларын туһугар туох кыалларын бариатын өнөрүөхтээхтэр. Эрдүк улахан болгомото эдэрдэргэ үчүгэй наставниктары сыйыартаһынна, группа комсордары, кичэллээхтик сүүмэрдэһинистэ уурулуохтаах. Тоҕо диэтэххэ, кинилэр илччаты түмэр, тэрийэр көдүлүүр дьобурдарыттан бүтүн коллектив, кини хас биридир чылыһынн кэскилэ тутулуктаах. Ону биһити чулуу наставниктар быт, бастык комсомольский тэрийээччилэрбит холобурдара көрдөрөллөр. Иккиннээн, үлэни илччат үчүгэйдик ололоруугар, илээн бириэмэтин культурнайдык атаарарыгар, производствда үрдүк көрдөрүүлэри ситиһэригэр тоҕо кыалларын усулуобуйнаада. Ону бастагы учарат биһити халлааһыстыбаннай салайааччыларбыт тэрийэр абааһынааһа.

Тыя сүрлэгэр үлэнт нани тийн-
бэтинэн сибээстээн кэнишки би-
ризмдэа сөнхөз проиэродство-
гар эдэр нүччатар, ол нилгэр
уолаттар бүтүн коллективнаан
бөлөбүнэн үлэтин тахсар үтүс
үгэстэрэ олохтолон эрэр. Маны
нэиэтин; өйүөххө. Орто оскуола-
лары бүтэрэччилэри эрдэттэн
иниэртээн, проиэродствоа кол-
лективнаан тааарылын нүчэл-
лэхтин, былаашаахтын тэри.
һиэххө.

Оройуон нуруутун хаһаай-
тыбатын салгы өрө көтөрүүгү-
һүчүт быһаарар оруоллаах. Эдэр-
дэр коллективтарын үлээрин
өссө тунсары, киһилэр икки ар-
дыларыгар Улуу Октябрь юби-
лейын көрсө социалистической
куоталаһыаһы кэнигин тэни-
тин—бары партийнай, профсоюз-
най, комсомольскай тэрилтэлэр,
хаһаай-тыбатынай салайааччы-
лар, нэстэрэ.

Улуу Октябрь 60 сылын туһунан ССКП КК
уураабын оройуон үдэхиттэрэ үлэбэ сүрүн
төһүү онгостоллор

Чулуу почтальон
Ыгырар

И ЕТР НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ
Дирингээд сибээс отделение-
тыгар почтадьонунан үлэтин. Кини
1976 сыллаахха былааннаах сору-
дун 126 бырыһыан тодорой, про-
йуон чулуу почтадьонун бочуоттану
эатын ылар чаастаада.

Сибире кырдаргаас үлүһүнэ оһуу
чигилеткэ иһкине сылааттар, Улуу Ок-
тябрьскай социалистическай револю-
ция 60 сылын көрсө, бэйэни тус-
таах үлүһүнэр үрдүкчүлүбүт соци-
алистическай эбэһэнтэһист и 6-а и
талыһа!

Юбилейы карсе розничной почтовой табакдары атылаанын сыллаабы былаанын толорон тийэргэ, ол эбэтэр 540 солн. үбү иллэргэргэ, хайыаттары, сурунааллары, посылкалары, о. д. а. почтовой ытытылары: аналлаах учаастагар тутатына тарбатарга, тус бэйэ билиитин-коруутун үрдэтэн иһэргэ, нэһилиэк общественнай олобор активнайдык кытыарга.

Чулуу почтальон Н. Н. Андреев, итгэлтэй эхлээдэднийг илгээн туран, оройуонига байгалийн бичир идэвхтэрийн социалистическай кууга-лаһыгта ынсырда.

 CO_2 көрр.

Икки бук
толоруоѳум

Ааспыт алта уон сыллар усталарыгар бииһиги үгүс рациональ ностаах социалистическай Ийэ дөйдүбүт ситиспит сөбүмөр кылымыллара хас биирдии советскай киһини долгуһпат, үөрдүбүт буолуохтарын сатамMAT. Ол эйиһиги үлээбө сана ситиһилэргэ кынаттыыр.

Улуу Октябрь албан артгаах
кбилейн киһи барыта үлэҕэ, си-
тиһилээнэн көрсөргө дьулуһар
биһиги, күндү түүлээҕи сонордооч-
чулар, эмиэ күпүн айы халыт
хыры тэлэн аар тайанан, андаа-
тардаах күүлэри кэрийэн бул-
туубут. Мин төхсүмнү уйга сүүс-
тэн тахса агдаатары бултаатым.
Онон кварталлааҕы сорулахпын
бөддьөбүн миннэ толорор кыах-
танным.

Бидгийн Хайахсыг содууруу алаастарынан, Чыгхаатгаан, Чы-
быр бышныан кунэтэ 4—5 күү-
лү кэрийэн партия Кини Комите-
тын Октябрь 60 сылыгар анал-
лаах уурзадынан өрө күүрдүүлэн
туран мангайгы кварталлаады
соруудхын пкин бүк толорорго
соруу мэлэ ным.

Н. КАЖЕНКИН,
кадровый булчут.

Эрдик Эрнстийн аатын со-
хон.

Промышленность, тыа хаһаайыс-
тыбатын, тутуу, транспортуonna норуот
хаһаайыстыбатын атын салааларын
предприятиеларын бастын коллектив-
тарын албан ааттаах юбилейы дос-
тойнайдын көрсөр иһин, пятилетка
инни сылын соруудахтарын 1977 сыл
сэтинньи 7 күнүгэр толорор иһин
социалистической нукоталаһыны тэ-
нитиигэ инициативаларын биһириир-
гэ.

ССКП КК УУРААБЫТТАН



СНИМОВКА: П. Н. Андреев.

В. БАРАШКОВА фотогра.

Обуруот аһын дэлэтэргэ

[illegible][illegible]

Л. ЧИЧИГИНАРОВА, звено старшай.

Yates, C. M.

Уураахтарынан өрө күүрдүллэн

Оройуоннаабы олох-дьаһагы хааччыйар комбинат үлэ-
бистэргэ СССР КК Улуу Октябрь 60 сыда туолуутун түһүрүм
Уураабын биһирэбиллэн көрүстүлэр. Пятилетка иккисе сы-
дын сатайыллаэхтик түмүктүсүр уонна Улуу Октябрь албан
ааптаах юбилейи дэстиһиийдык көрсөргө сана үрдэттили-
бит эбэһээтэллэстибини мхалыһылар. Байылаанынча онону
оноргуу кэмэйин аастыт сыллааһар 27 тыһыынча солкуба-
байынан улаатыннарды, юбилейи көрсө 208 тыһ. солкубай-
дыах үчүгэй хаачыстыбалаах бородууксуйаны биэрэргэ си-
рунстаһылар.

УССИП Кини Комитета «Сахаастары тэдэрүү хааччыстыбатын түпсарыга уопха үлэһиттэри хааччыныы култууратын үрдүктүгэ РСФСР Нойһиһиэнэкини өлөх-дьаһах оҕотутуни хааччылыыга мундустерствотун үлэтин туһунан» Уурааһар өһиһтэгэни юбилейдаах сылга иһитиниһиһтэгэни кинриот са-нааастары; бастын хааччыстыбылаахтын төлөрөө, үлэ оҕорун-туотун аасыт сыллааһар бирдиин үлэһиккэ 244 солкуоба-бынан үрдүтүн, сыл устатыгар 2165 солкуобайдаах боро-дуускубаны оҕорор өһиһи бари сиахтар үлэһиттэри удариай сахтара турунулар.

Олох-дyahах судууснаатын салгым тунсармгы тунаайм-
лыбыт ССРП КН Мураага сага урдук сорусларты туруорда.
Удз дысендидиникитин салгым тунсармгы, онгобулар бор-
родукеудя бйага турар сынанын салгым намтатарга—
дизин коллектив улэнтитэре бынаардылар.

Н. БАРАШКОВ.



УЗБЕКИСТАНСКИЙ ССР. «Чиагурм, марганец» хайа рудатын хостуур ком-
плектив Улуу Октябрь 60 сылын көрсэ быланы таһынан
5 тыйынча тонна руданы хостуурга эбнээтэликтибэ ылынна.
СЫМОННА: марганеһы байытар фабрикаһа тизийи.

А. МАЧАВАРИАНИ фотота.

**Ноһуому таһыыга
ударнай ыйдар**

[illegible]

10 хүнэтэн муу үс-
10 хүнэтэ дээр ноёному
таһыгса республика
ук бидэрлэллэнт ударнай
ар оройон сохостарыгар
тантарга сөрүк туруору-
н. Икки ударнай ме-
даль устатыгар Карл Маркс
тайн сохос 3500, Субуруу-
тайн сохос 3500, Эрн-
ст Эрстийн аатын сохос
1000 ноёному бааһынара
сырхалхтар. Итиннэхэ Карл
Маркстын сохос 1, Субу-
руу аатын сохос 3, Эрн-
ст Эрстийн аатын сохос 1
ноёном таһыатыгар
таһынай сыһаран үсэлэ

Байжар, багтатан туран, хорт-
шуй, өвөрмөц баяныналарыг
пашаахтай. Байжар хорт-
шуй баянынарын бичир гектар
60—70 тонна, өвөрмөц сиз-
ар 70—80 тонна органический
материал киллэрилдэхтээх,
материал сизарххх үлэ бу көрү-
мэххэ бытаарылар Карл
материалын совхоз Бахсыта-
материалуураабы отделениеларыг
Гүбүрүскай аатынан совхоз
материалхтары, Сылаунаабы, Со-
материалстаабы отделениеларыгар,
материал Эристин аатынан совхоз
материалхтары, Чагырдаабы от-
материалделениеларыгар таһаарыллыбыт-
материалы Илорин тутуһуллубатаа.
Гүбүрүскай аатынан совхозка
материалуу өлөрдүү 70 гектарга
материал кизгэ, өмөц органический
материал тутуһуллубай саага баа-
материалматериал куука таһаарылы та-

рилснахтаах. Эрдэнэ Эрстийн агаарын сонгоо хортуоншуйга сага бааһынаа туһаныхтаах. Бу сага сирга эрдэнэтер отделение-дартан трактордара бичир сирга түмэн үлсэлтийн тэрийнхтээх Тээ.

Күйүнгү айдарга кур киини
башынага тааарынага оройуона
наага «Сельхозтехника» холбо
буугун мех-тараста улаажытта ха
ныс да сыла буолла. Калар сыл
тарга бу ула кэмэйи улаатан
пінэ. Билигин туругунаа бааны
нага кыайан таһылыыбат ноһуому
ферма чугаһыгар арааа сүрдэргэ
чомохтуу мунуулуохтаах. Но
һуому тыара таһааран кууууну,
бору кытта тобууну булгучу тох
тогуохха. Билигин араастык чо
мохтоммут ноһуом, ханна баарыт
тан тутулуга суох, никикитин
туһанылыа.

Ошон хошуому бөх курдук са-
ныгар обугааргь есыһа үгэстэриг-
тэн ахкыастанарга уодьаста. Но-
һуом бөх буолбатах. Ноһуом
буһаанг төрдө.

Ноёуому бааһынага таһаарымы
былгыны турута кһини дыксын-
нарар. Улахан бытаарыны Эри-
дик Эрестини аатынан совхоз
олоччу. Карл Маркс аатынан
совхоз Одьулуннаагы отделение-
та таһаардылар. Тизэргэ табы-
гастаах буоллун дьэн улахан фер-
маларга бэлбэхтаабын былгыни
таһаары тэриллибэт. "

Табаарыг механизматордар! Бүгд
ийг ноууруу бааһинаа табаа-
рыг ударнай ыйдарыг булаана-
рыг сүтйин,мэхтик толорууга
сүтйин,мэхтик түрүүг!

В. ЕРМОЛАЕВ.
тың хаһазыстыбатын
управленистын
нылабынай агронома.

ИЙЭ ДОЙДУ УСТУН

ГВЕРДЛОВСКАЯ. «Урал-
моторостроитель» работайдырэн
уонна Нуректаагы ГЭС тутуучу-
лары икки ардыларыгар
коммунистическай куоталааны-
га елга кэрдиге көм саралан-
ны куоталааны туһунан дуо-
һабар бирдинилээн биргилэ-
дэр эрэ икки ардыларыгар
булуһка, завод уонна ГЭН-и
тутуучулар коллективтары
икки ардыларыгар ил бастаан
туһарыскалыһа.

Свердловскайга Тажикис-
тан делегация кала. 1961-н
болдофун ииния толору күү-
лүнэн улазытарга кыах толору
буар буолла. 5 гидроагрегат-
тан иккитин Улуу Октябрь 60
сыллыг туолар күнүгэр үлэ-
ккэлэргэ дин көрсүһүү кыт-
тысыйахтара башытатылар.

Билигин ГЭС-кә үлэһир
массыналар 7 миллиардан

(Салгыгыта. Иннин хаһыат 1976
сыл 146, 154 уонна 1977 сыл
10 №№-гэр нөр).

Билигтэй социалистическай өмнөдө (гражданинның) өлөвүн эй-
гэтэ хүн киһи уонна кыгаан ийэр.
Иитээччи өбө не санаатын, кне-
гэлэни киһи билигтэ таһаарар
бүөдүлүһүнэ, бу киһи достонн-
сэиэттэ түһэриин аһан, куруу-
бай майгылаах тынар. Манын
түбэлтэ, ардыгар, билигбэти
нэн-көстүбөтүнэн, өбө бэйэтин
үтүө баатын сымэлэнтэн туран,
тугу даһаны ылыммат, ханын ти-
рилээх, тийэрэр эмоциональнай
өтүүнэн тутах буода улаатар.
Өһөн өбө не санаатын, кнегэлэ-
ни таарыһын, дөн-сарты киһи
билигитигэр таһаарылы, туох да
мөккүрө суох, педагогическай
культура намыһабын көрдөрөр.

Байани атыктылар тына ийгин кийи түс бийикти ийгин, ким да бүккүсүп айбатын үсөкүтүп ийгин. Манна оё тораптуулар кытта бары сыйыналар кырсааларын бийиги обществобуу гражданын духоннай олоо мөдүйар. Бийиги каймыгыгар ой-санаа, майгы-сигили өтүгүн дөгө-көргөн ийигар сыйына-нылар улам ууштугуран, байан, төлөрү не хооошпогон ийилер. Ардыгар учуутал ханык эмс кырахан балайынан тахсары, оёну үсө бийикустарынан оу-йан кийи не сыйатын кисталык арылаларыгар тирпөрдөр. Маннан түбөттө кырачаан кийи бийтө ошүргэмийин ааан, кийи ий-батын, абатын атабастанык курау-санаар. Ардыгар, алахыйбакка ту-ран атиллибит сөгөтөк сөбө сүөх-гыл оё уйан дуубатыгар ладж-ин ошөрүөн, оёну уйатын тухура умуубат тына хоргутуунарыан сөп. Өтгөн маннаха буруйдаах учуутал, ийгээччи тугу да бий-бөккө, сарыйбөккө хаалыан сөп-гөөх. Бийр учууталына У кы-лаас уоразаччичиттен:

Ийаг субуотара дхавни-
ени корбута дуе? — дхэн, ийып-
ыту.

— Сух, корботоро, — дивента
волчаам.

Ээ, киши хаан да сэлэтэ суох, ону мин билэбин, — дигэн учууталынса сиилээбиттэн эһипит. Онукка уолчаан күрүс гына түгүчү, харадыттан уу-хаар баспыт. Киши ийэтин туһунан дьон тарапштыт хоп-сип тыллара учууталынсага тийибэтин билэр эбит. Ого барахсан учуутал тыла хойохтоох ис хойооллоһорун өйдөөн, охус дигэн абарбыт. Бу киши, кэп-ники улаатан тыл аравта буустан да баран, негалагтан хоргунуут сиилээтин үмүрбат эбит.

Ардыгар өлчөөчү ийилип, ая-
ны кытары сарай көрсөп, озорон
көзөткөнүз айылдак ою негиз,
диринг, кистазен дыйалаларын тө-
рөмүүттөр муунахтарытыр аба-
дастик атор. Машина түбөлүк ою
эмоционалдуу култура өтүүнүн
төмөрлөсүлүүттөр тиердө.

Саастарын сэтгэл нийлж өсөхтөр
у о л уонна к ы м с, ар
кийн уонна дьахтар икки арды-
ларыгар сыһыаннаһыалар түг-
тарынан өйдөбүллэртэ парын-нам-
ты, мындыр майгылаах-сигиш-
лээх буолалларын ситийиннэх-
тээх. Итиннэхэ эдэр кичэ бэ-
ларгыны, кэччэ ылыммыт, тум-
на сыалдар буолуохтаах. Дьэ, ол
иһин илүүтэччи үлүлүчү не киир-
бэх, культурнай, ыраас майгы-
лаах-сигилилээх буолара эрийи-
лэр. Бу дьом икки ардыларыгар
сыһылынар айгаларыгар биниги
обществобыт социальнай, прав-
ственнай, эстетическай сайдыа
столларын талыйды. Оттон өскүс-
тада ити өтүтүөн иһэр үлэ хаа-
лан иһэр.

«Кийи кыял уюмна ааныбал ик- ки ардыгар турар, ити иккиттан кийи хайатыгар охторо ишлөч- циттан тутулуктаах» — дэиэ То- мас Манн суруйган турардаах. Половой институт үтүбө дукайбан салылыбатах кийи ааныдалга тар- дымыттан тайан, кымыга чу- дамыр куутталлаах. Кийи аймалы ууһатар институт өй-санаа айга- та бэйи буолларына эрэ үтүбө тардылар. Ону таһынан, ханна- та, «натура куолаһын» кинити- тар амыллаах ньымалар бөһөлө- гүрө наадалар.

Ити комплекстар сүннүлэрэ
чувство үрдүк культураты, киин
права сугилаты. Сорохтор уол,
айыы өбө саастарын ситэр кэни-
ритэр эр киин уонна дээхтэр сы-
лланарыгар баар нравственный-
эстетическэй көстүүлэрн өйдөтөн,
быһааран бигрэдэххэ барыта этэг-
иэ буолуовун курдук саныаллар.
Ол ичинтэн иччат хайыаттарга
15-16 саастарыгар өрөлөр аһа-
даас суруктарыт ырытыыга,
дүүхэлэниигэ таһаараллар. Саа-
старын ситэ илик өрөлөр ком-
мунисткэй муннахтарга таптап
туһунан кэпсэтэллэр. Онтукалара,
хаарбах тиири хонуйуу дуу,
тугу амаһи өнгөрүү дуу туһунан
кэпсэтэр курдук, өрөлөр ие дүү-
халарын таарыйбыкка баралар.

Ити барыта эдэр сүрэх саамай
истин кистэлэҥэр куруубайдык,
сородор, «ырааһа суох илиинэн»
бухкаһуу буолар. Оччого саамай
ламчы, үтүөбү тардыһар чувство-
лор бөрөбөдүйүн хаалгаллар. Иһи-
һын иһиллээччилэри, өрдүк
саастарын ситэ илик өрөлөр сы-

Билгичи-агартар, хайлгы-сүлжи, психологической, эстетической өстүүн гүхтэри буюууга тиршэрдэр, сүлдэги-кэрэи өйдөөлүнүн тодоосук судурууттар. Саластарын сүтэн эрэр оролор итгилээрэгэр талсыйбат емысхаалар соготох кишинэхэ эрэ сыйланы буюртуулабаттар, ону ааһи, киш дууныгтар ааснат бэлэ буюдан халалалар.

Түүхтэйгээр да ордуу, айвурга-
гийн эдэр кишини албардар. Кини
киши дуубатан, айгун-санаатын
ханын эрх мунуугар бүхтүт ха-
рага, куруубай, бийлалмийн ин-
стинкты унугуунаар. Айвурга-
гийн — педагогическай үлэ культу-
раты наймаарын болнот. Итгин би-
наарбакка эрх, саастарын ситэ
илик ололор бүрүбү өнөрүүлэрин
суох гынар ыарахан. Соронор оло
лолор эдэр киши ыар бүрүбү хай
дал өнөрүөн, кибиэхэ цингити
ротозуок сөбүй дүн мунаахсыйн
саныар курдуктүт. Ол эдэрн
үчүгдэйки бөлбөйок кордоххэ,
эвэнык киши эмоциональнай
стүүнэн ньүдү-балайын айдуубүт.
Олтон ити ньүдү-балай бийн
горүнтэ улахан дүн бөлбөйт өг-
түбүтүтэи айвурга-гийн, итэгай-
бат, ахайаишчытаа суох буюуу,
аймар сүрэдэ суох курдук түк-
тэри бийнбамылар сымта.

Ово санаатын, якин үтүгө тардынымын, төрөн үтүгү, интэччилер захымбат буолуулартан өсөөрүүү, өлүргөнөнн салааллар. Куруубайдык ыкхыны, модубуу, туох да толкуйга суох бас бөрүннигэ күһэни, биир тыда суох үлгүм буолууну эрийин, ону хайдаанын барыта өлүргэтин ырылхай көстүүтэ, Ово үтүгө санаатын куруутун бопсуу сирэй көрбөх буолуута, ылаагаааһыны, дуобунаака сүүрүүйүүтэ дыааттаах санааны өбө ойугар санаатыгар күтүү көрүтэ. Орүү хайны кууһунан төлөрүгэс буолуу өбө майгытын-сигилитин адыатар.

Педагогический культуранд сүх
сэтгэлчн оёолорго духовнай, нэ-
гээн-манайн көрүүнн эрэ мулур-
давтар буолалдына, бу өрөнү тунх-
уа да ынаттыбат, үтүө сүбэни
ылаһымат өнгөрөр. Ити оро эме-
ниональнай активнөөһүн саба-
баттылар, үтүөгэ-көрөгэ тарды-
һынатын хааччактылар. Ити буолар
дөөн икки ардытар киниэ: сы-
һыан сүтүүтэ, кини бэйэтин туу-
та сылдыһыта, туу өнгөрөгө атын
киннэхэ, дөөн алоор тунх ды-
һыһыта тыралдэрингэр ылаһымат
бүөлүү диил.

П. Е. ДЯЧКОВСКАЯ
тылбаза.

(Салгымга бөлүнөтүрүнө).

дына. Саас суол-иис алды-
мааһы нийин» цементниктар
БАМ тутуучуларыгар көмүгөр
көмөлөөр сыалтай матыры-
йада сөнүүх сайнааһынан
халчыйарга кыһана алар.
ССКП КК «Улуу Октябрьскай
социалистическай революция
60 сыла туолуутун туһунан»
Тураардын дүүлүлөөн барап
предприятие коллективин бы-
лааны таһынан 8 тыһыынча
тонна цемени үнөрдөргө ай-
ыстылыбыс ылына.

БЕЛОРУСССЯ тыматын хал-
лайыстыбатын улаанттар ра
бааныналарга 30 малыйуон
тонна органической уоорудуу-
су коллардилэр. Ити былан
агарыгар тэтиэлэр. Агроном-
нар конюстары бадыманын
адынастыбатын катан корол-
лэр, хас бирдин баанын ула-
тытын учууттуулар. Төрө
уонна суоһу кыты алкал ити
баадырга кыстаналар. Оччоо
кычан тогмот уонна тилэл ох-
субат.

CCTA.

